

t30_partit_2

(TMTM1hxRWo2xhckzRCFtxSZeGCKWjFjCaYf)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_relat_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_relat_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (v1_relat_1 X2) \Rightarrow ((k4_tarski X0 X1 \in X2) \Rightarrow ((X0 \in k1_relat_1 X2) \wedge (X1 \in k1_relat_1 X2))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1_relat_1 X0) \Rightarrow (\forall X1. (r2_relat_2 X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2. \neg (X2 \in X1) \wedge (k4_tarski X2 X2 \in X0))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (v1_relat_1 X0) \Rightarrow ((v2_relat_2 X0) \Leftrightarrow (r2_relat_2 X0 (k1_relat_1 X0))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow (v1_relat_1 X2) \quad (4)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (\neg v1_xboole_0 X1) \Rightarrow \\ & (\forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0))) \Rightarrow \\ & (((v2_relat_2 X2) \wedge (r1_tarski (k1_relat_1 X2) X1)) \Rightarrow (r2_relat_2 X2 X1)))) \end{aligned}$$